


יְהוָה
אֵלֶיךָ

(Суомлаазы бэршмадеа ишнэр)

(Бүтүүцтэ. Ихини «Энсиэли» 83, 92, 95, 97, 98 №№-гэр кер.).

ХАРБИН КУОРАТ

Харбин Кытай уон улахан куоратын ахсааныгар киирсэр. Культурний, экономический кийинэриттэн биирдээстэй.



рэ. Кийнтийн да ахсаана син додо курдук. Куоратын инигэр 3 мөлүүн, кыттыларыгыр — 9. Поездын линир-ланыр укстээнэй, ыксаабакка көлэн, вокзал биир перронугар турнан кэбистэ. Бийнги, үүрэммит дьон быйнытынан, түргэн үлүгтэрдик таңырда бийрдэ бытарыс гына түнзбит. 10 эрэ мунүүтэ турарын хата билэр дөммүт. Ким да хаалбата дуо дизн, эргим-ургум керүнбайт. Баарыт быйнылаах. Кус овотун курдум субуруүн, ыараахан суумкаларбытын сонон-сынан, тахсар ааны былдьнабайт. Ханан баарын ким да билбэлт Батынбайт эрэ. Сирдьнипит Зинаида Алексеевна — Лю-Де-Лиин билэн эрдээж. Хаутуттуулубата баарай. Сөп дааны. Клиент баар — харчы баар.

Бэрэх табыллан, астына ахаан ааһабыт. Онууха астара-үүллэрэ, хайдах эрэ бини-энгэр хабаанаах соус курдууда кыайда быйнылаах. Кэм эттэхээ. Тута бийилж бизрдилэр. Дынгнээх килизп уурдулар. Нуучча килизбин. Ый анара килизпитин көрбөтэх дьон урдугэр тустубут. Бу миннигэнийн, бу үүчгэйн. Тута быйнаара одустулар. Нуучча килизбин бүтүн Кытай урдуунин Харбин эрэ куоракка онгороллор уонна сииллэр. Ол нуучча эмгиграниара ер олорбуттарынан бийнаарыллар. (Ити түннан ахтан туррабын.)

Лю-Де-Линь билэн эрдээд. Хаалбатын эрэ киин. Кинигтэй да элбээс сүр. Бу алдвархайга таах сүтэн хаалыхын сөн. Уонна була сырт. Хас да переходтарын чөнзүүн-алларын туоран, бэрт уүнинүү хаман, таңырдьа тафыстыбыт. Бириэмээ кийнэхлийг соодус этэдээ, таңырдьа тафыстыгийг дийн, сургуун салтын ил гыммата. Бийр кэм итии. Арай тулана — сууцнуулсан массынына, тыйнычанан киин...

Салаайаччыбыт ол дьон

Салынаа чыгып болдыбыштын биңгигин көрсөп калбит фирмада үлээндитин, Соня кызыны (нууччалы аата), булан ылар. Үерүү-көтүү, нысламалан түнгизлэр. Кысыптып автобустаах калбит. Онно олон-рон, куоракса кийрибидит. Талларны буолла. Тута гостииница да барабы дуу, эзбеттар бастаан ресторонга ахаан салалыктапкан, колдон салын-соругун ўо, д. а...» Онно олох да наадыбаттар.

Харбин куорат тигинээнтаянаан, куорат да куорат. Оре харбаспыт отчуждальы мэндиэмэннээх небоскребтэр. Күстүк тоодус араас өнгүйэтиримний дыиримни турар реклама уоттара. Аалынгас массыныа уонна киши. Кини,

кини, киши...
Куорат былаңын тухары дызлэр алын мэндиэмэнэрэ — маңынынаар, бардар, рестораннаар... Маны таңынан атылылыштар кыра остуул сынын туроран. Көлжекта морозильник анъя сымдьлан, тиңдер, көннерүү хаама сымылган. Атын, атын, атын...

бэрдэр бэлзилэрэ — фонардар. Кээмэйдэринэн төхөн улаханнарын уонна сиэдэрэй ойууларынан көрөн, кылаастара бываарлыллар. Олор анныларыгар, дэл доор, турар эббит — били кийнбигт — «Брежнеппит». Кырдьык, эмискэ көрдэххэ, олус маарыныыр. Хол-хойтуу хаас. Мерэйбуут сирий. Учкы, били Леонид Ильичпит, уочараттаах съезд айыллытыгар, Советский Союз Гимиз ооннүүрүгүүр хамсаабакка, мөраллон турарын курдук. Кёбүс-көнүтүк турар. Бастаан эрэ оннук. Оттон аянаарбытыгар барбытын кытта илии тутунаи, күлэн-үерэн, тонхогноон, эзэрдэлэн коруста. Манна Россиянгтан кэлэр туристар — талтаан айырсыр сидэрээр.

Дын Атыы, атыы, атыы...

Атыы-эргизин баппакка, аны куорат айынгар кирийт. Онно сылай икки мэндээмэн нээхь рынок баар. Сарсыарда б-тан киэнэ 7-ээ дылы улзалир. Манна баар табар араана. Саха санаабыта-санаабатаа барыта. Бишиги «челноктарбыт» бааран, итинэ умсатиин түнээ эрдэхтээр. Тунхагар эрэйдээх, ону ааһан, улахан сылаалаах улзэхх дыон, бишиги «челноктарбыт». Ити сөүмүр албэхтээн арааран булан, соён-сынан, Саха сирийгэр аялаахха дээжэхх, сынаан араабат дынлаа. Эт харынаан көрбүт эрэ киин сынаанлыан сеп. Кинилэри абыраачы «помогайкалар» дээниэр бааллар. Ол эбэтэр комедеёоччын дыон. Гостиини

цаттан сарсыarda тахсаргар ааннтар 5-6 эдэр уолаттар тураллар. Эйтинг көрөт, саба сырсан «Калаллэр» «Помогай надо» дизбитинэн бараллар. Ылтыннаххына, сирдээччи, кэпсэтээччи, таһа јаскын таһааччи кинилэр. Быната барыга барытгыар «помогайка». Биллэн турар, тәлебүр иинин. Тéнетүн билбэтийн. Кинилэр «устуулгаларынан» туhamматааты. Ол эзрээри бийрдэ туhamмуттаах эбильгин. Радиотелефон ылар соруктаах эним. Улахан сыанаалаарын билзим. 2000 юаң курдук. Бинизинизн 7000. Ол иин Креневиннан барыхаахыт. 24-25 саастаах, ис киирбэх сэбэрэлээх, онно сеп тағастаах-сантаах, нууччалыны хоп курдук сагаар, сагаарынаадар ессе учгыйдик сырьната суух сурыйар, «нууччалыны үөрэтиар курсу бүтэрээри сыйлабын» дэнэр эдэр киhi мигини ертэер гыммата, «ээх» дэттэ. Эбийитин: «Чугас радиотелефонатылыр чаанын мааныннаахын» дият. Ол иики ардыгар киhi биир уолу була оруста. Иккиситин хааллараары гынабыт — туюх иин хаялбат. Хайсалыхты, такси тохтолтуут. Бардыбыт. Йидеен көрбүштүт, суюппар олорор сира тимир сизкисэн, улуграс саба тусупт гына (на-

хобдоох хырылдатан, биз рэр астарын ылан, боруబал атым. Иккى юаны биэрдим. Кыным эссе үсүүнү көрдээ ылла. Тэйчики турган, син турдахына, кытый калэн, ол аспын биир юантага ылла. Бай иккى юанынан балыйбыттара Кердерен турган. Хайлахыны. Аахса турруун дуо. Кынайдым уонна сүлгүчүү софу хааман, гостиинидабар калли. Тылы билбэт дизн күнбаан дашибит.

Аатырдан-аатырдан, кусраг паркатьягар. Будда храмы гар илдээ сыйрттылар. Маячнынын кэрийзин бааллааха алла, угустэр, биллэн турар билээ-көре бардыбыт. Автобусу шугуттар олонор, улахан куорса тортогтуунан сыйыйдыбыт быннылаах, бэрт үүнүнүк аяннаатыбыт. Ол тухары бинхартышына: үрдүк дызилэр, кийлэйт-халайбыт небоскребтар, дээрэкэн реклама, маячныныннаар, бардар, ресторан нар... Хас муннук аайатын-эргизи.. Массыннаа, велосипед... Аалынгас кишин. Бастаан Будда храмынгар тийдидбит. Оруубона суулусын сааланаан эзэр. Пекинтэй саамай, мин ейдүүрбүнэн, улахан сололоох, үрдүк тайынч турар ламалара калбит. Он көрсөр күннэрэ. Күлгүччүү кырыллыбыт баттахтаах, унч халааттаах эзэр да, кырьд барбыт да эр дын ылланаадор гута-доргута аргын субурун на хаамаллар. Ангардас эр дын. Дыхтар көстүкт. Храм хайа эрэ хонугар бүтэнги улахан тялас лүүтүрээнэлэр. Осайын ыллышыр дын ырымалар эссе тэлтээрлийн, эссе чөллөрүйн инэр. Куоластар бураанын, бу күүнүн!

Храмга киирор харчыла ах. Омук дойдуларыттай сылдачыларга — 10-нүүц юаңын Миигиттэн 5-нүүлдөр. Кытай киңизтэй дистилэр быйылаа. Бу сырым тухары би ирдээ кытайынан билингэхтэй. Сарсыарад балыйтарбыт юаңын 5-нүүц төнүүнээ. Ити ни этэн эрдэхтар — туюк барыта изтэбильлээх диз. 10-нүүларын бийрт үолатта ордугургуу көрөллөр. Ол айын кынгытан бизэрбин.

Майна сыйлдан туғызылғанда жаңа күн көрді. Майна сыйлдан туғызылғанда жаңа күн көрді. Майна сыйлдан туғызылғанда жаңа күн көрді. Майна сыйлдан туғызылғанда жаңа күн көрді.

Сынылаан парката — күрөт биир кэрэ-бэлиз миэстээ тэ. Эрүс үрдүүг турар. Калбит-барбыт туристар сылдаа сирдээр, бутын куорат илзэмжин атаарар, сыныланаса сира. Иккилийн юаны төлөөн парка ийнгэр кийрээгүүтийн кытта събаайбалыр дьондог умурвуэн, хаартысказ түхэн эрэллэр. Фотоаппаратын ялан, бу тутгани түнэрээсэри адынан эрдэхпин, ийнхүү ханын түнхэрэн, сэбулээбеттэрийн биллэрэн, миигийн үүрдүүлэр. Түргэн судустуултуухха баар збит. Ол сухо Чүз болулун. Ол эрэн, кызын олус чагылхай, кып-кыньянаачийн алаах этэ. Торо кыньяный. Торо манган буолбатаа.



киңи былдаммыйт. Тобо көтүллүбүт сири бүгеллээнингэ туюх барыта барбыт: таас, кууллаах кумах, техника. Уоннан... киңи. Элбах саллат. Дъйс куораттарын быыныр инниттән олохторун толук уурбуттар. Бейзәләриниз ыстаммыйттар. Түмүргәр — куораты быынаабыттар. Махтаммыйт куорат киниләр кәризтәен, сүүнүн улахан пааматынык туроорбут. Сылай алсанблар. Бу туда күн айы дың тодуору. Оро саңгата чаңдарыйар. Эйс холууба киңи илиниттән аса аныры...

гин да киңини сөхтерер, салынинаар. Ус мәндизмәннээх, киңи күнү бына кылайан кәрйибэт, килэйбит-халайып мәјәшына. Хайа бағарап «супердары» кытта тәнігэ «тардыланыых» курдук. Биңиги хайа эрэ чәэрэтигәр сыйлдан, сыйлайан, атахлытынақ куотабыт. Дъюлго гостиницасты чугас. Ол эразри тәннең иңз, «Гонконг» дизн алта мәндизмәннээх супер-мајәшынга кириэн тахсабыт. Санаабыт батарба.

Бу мајәшыннар характернайдара түгүй. Мин тус

Паркада үлэллир эгинг араас аттракционнаар, шоулар барьта дэвнүү синьштарга күннээй тубуктэн аралдьты түнэргэ анаммыттар. Отуу юань төлөөн, мурда балыктырын естүекүлэ нөхгүү тутуунан турган көрөр павильонта сыйдыхахын сеп. Уюн юань төлөөн «Аквапарк» дизэнири-

Күн арааһа барытта баар: таңгар тағастан сағалаан, дыз тәрілігір, бытовой техникатығар тиімді. Бағардаххына, тута мағаһыны ініғар, тұннук штораларын, диван сабыларын о. д. а. тиктәрэн ылъяххын сәп. Табаардарап атыға баарарын туһугар туту барытын онғороллор. Мағаһыныннар аллараа мәндиәмәннээр — ас, фрукта арааһа. Кини наадыннар барыта баар.

Бу манна кэпсэммит ары-
та бүдүк энгениээ этэ —
еекстүн дыно-сэргээтэ киңиз-
хэ таыны, тонуй сыйнан-
наа буоллар. Дыно-сэргээтэ
сүрдээх аламадай,
кулбутунэн-үербутунэн сыл-
дьар. Аллас, кене. Өйдестүн-
ийдэспүтэн кэпсээтэ, быхаарса
сатыр.

сатыру.

Улуу Кытайга уон сэттэ күнсүрьбыт сүрдээх үчүгэй ейдебүлү хаалларбыттын бэйбийт да улаханык ўэрэн, астынаи, бу дойдуганта арастыбыт. Биир бэйз маннык сайдынын, баайы-дуолу, киңи киңизэх сыйнанын көрүм дизбеттүм. Үонча-суурбазч сыллааърта Кытай хаалылааын, дадаңытын эрд тунунан биниги хаянтарбыт, радиобыт, телевидениебит сурыйаллара, көрдереллере, лектордырт кэпсийллэрэ. Хата онтубути бинигин анара барбыттар. Кинилэртэн элбаххэ ўерэнниэх кэрингзэхпич. Ол да ийн Российской Федерации Президентэ В. В. Путин отыйн ортуутар Кытайнга официальнаидык бара сыйртта. Кытай салалттын кытта көрсүстүр. Олохпут эйгетин сурун салааларыгар уюн болдьохоо дуогабарды туһэриста. Ити 1997-жыл мусу устарга. Кытай лидероо Чжан Цзын

уултэрийг сиgemмэтгэр.

Инихи, Харбин куорат — бу нуучча эмгирнана олохсүйбүт куораттара дээн ахтан туррабыт. 60-с цыллаардаахха куорат нацизмынтийн 60 барьнынанын кинилэр ылбыт буллахтарына, кун бугун 11 кини хаалбыт. Нуучча тангарын дэвшигт үзүүлжтээ. Кыга Кытай лидера Цзян Цземинь Москваада Б. Н. Ельцины кытга «Декларация о многоплюсном мире» докумоонгна илии баттаслын көнэн иккис улахад Дуогабар Салалтаа ёйдестэвүнэ, борсгуйой норуут ханаан баарар ёйдөнөр. Оннук санаалаах бийгий талталлаах Сахабыт сирий дэвшиг

жыл даңғыл узләнгәр. Гасырлык комус куполлаш, қының кирпиччәттән оногууллубут сүнән улахан танара дыизти-гәр кирир сыйыбыатыбыт, хаста да аттыын қалын аас-пышпышт. Иннитәр улахан фон-таницаах, эмис киңи мустар, то-дуорунар сира.

Иккиси нүуччалаар олоро сыйыбыттарын санатар ми-эстэ — Чурин мәрәйнана. Чу-рин бәйэтэ аттыынъын эбите үнү. Кизэн билсисиләз, тахсы-ылаах үләләз, үрдүк культу-раалаах. Кини туунаан куорак-ка үчтүй эрэйдебул хаалы-быт. Ол туунаан гидпышт хаста да тогордоюн спишт. Ейдөөх жылдарда шайтанынан бекчүн-

Андрей КОБЯКОВ,
РФ Журналистарыны
Союзин чычагынан

Хатырык участковай балыынатын 70 салы

ИС СҮРЭХЖЭН

1986 сүлттан ыла наар кариэтээ Хатырык участковай балыынатын гар эмтэнэн тынын унаан сыйдьбын.

Бу балыына колективын А.Д. Гермогенова салайсан үзэлзэбите ыраатта. Кини сурдээх эйрэс майгылаах, дьонгено сиынаа куруук тэнг буолар, колективыгар дирингни убаастанаар, ирдэбильзэх салайаччи. Ити да ини бары ис сурхтэрттэн кынналлан үзэллийлээр, ыарынахтарга истигник сиынааныннадаа махталлаах суюл. Балыынаа өр сыллаахаа үзэлзэбите Е.В. Сивцева, М.В. Докторова, М.В. Игнатьева, З.С. Слепцова о.д.а. холобур буолардын үзэлзэбитеэр. Кинилэргэ бары махтал буолоухийн. Эдэр калуунэн бэйзэлжин наставниктарын эрэллэхтийн солбуйан иэр. Туораттан кере сирытхахаа балыынаа үзэх-хамнаа сильтан силяхын тускан иэр. Балыынаа инаа куруухаа ыраас, бэрээдэктээх буолар. Итиниэх санитар-калар, техулзэйттэр кынамылаа-ра көстөр.

Бу балыына төрүттэммитээ 70 саллаахаа юбилейнан бутун кол-лективы ис сурхтэн эхэрдэлийн бу-онна айымылаах үзэни ба-зара-бын.

Л.Е. ДЬЯКОНОВА,
пенсионерка, Түбэ олохтооро

ИЙРЭХ ТЫЛЛАР

Кини доруобуйатын, ол аата кини олборун буттуунун инники кээкилэ үрүн халааттаах аан-найлартан бынччы туулук-

таах буолара биллэр. Ити да ини буолоо бинги, эмчил буолбатах дьон, враачтары, медик-тэри дьонтон эра уратылаахтык көрөбүт.

Биир итинник кишинэн Хатырык участковай балыынатын кылаабын врач Аграфена Денисовна Гермогенова буолар. Мин бу балыынаа гипертония, гастрит ыарыныларына сиын, эмтээн үтүрэн үерэн-кетен тахсыбытты.

Аграфена Денисовна кини бынччынан ураты сэмэй, овоттон кырдааска тийн эамаа даацаахаа, ыарынахжа тиймтийн тиллаах-естеэх, үзэллийр коллективыгар эйрэбэс, ирдэбильзэх, кынамылаах салайаччи буолар. Ити да ини колектив хас биирдий кишиэн эзэнтэйн тэнгээр курдук туттан-хаптан, ис сурхтэн кынанан үзэллийр. Кинилэр ортолоругар Альбина Семеновна, Елизавета Васильевна, Матре-на Васильевна, Зинаида Семеновна, Марфа Васильевна курдук өр сылларга сиыланан үзэлзэбите, дьон-сэргэ махталынан чахчы тунаар медсестралар бааллар. Эдэрдэр кинилэрэгэ тэнгээрэгэ дыгууланлаа кини эра үердэр.

Балыынаа тэрилибита, но-роут туураг сулууспалаабыта 70 саллаахаа бэлийн үзүүлэх балыынаа колективын хас биирдийн үзэнтигээр тылынан сатаан этиллибээт махталбытын тиэр-дэбите.

М. ГУЛЯЕВА,
педагогический члэ
ветерана

ҮТҮӨҮТҮК САНЫЫБЫН

Мин 35 саллаахаа үлэм устайтын тухары Хатырык балыынатын кы-тары ыкса сибээстэхтийн үзэлзэбите. Бастаан Модукка үзэллийр бэр Хатырык кылаабын врачынан В.Е. Никонов үзлиниэр. Ити сиыл акушерка З.С. Слепцова Модукка уонна Хатырыкка 28 оюну көтөхүүтээ.

1966 сүлттан Түбээж үзэлзэбите. Ити кэм устайтарг элбэх врачтар, биэксэллэр, медсестралар тухе үсөбистаахтын үзэлзэн аастылар. Отгон А.И. Иванова, А.Н. Протопопова ордук бэринилэхтийн үзэлзэбитеэр. З.С. Слепцова очолортон билингээнээдэри үзэллийн сыйдь. Эпидемиологынан 30-ча сиыл Өлгөхумэхын А.С. Куличкина үзэлзэтээ. Билигин балыына колективын кылаабын врач А.Д., Гермогенова салайар. Бийргэж үзэлзэбите дүүгэлэргин А.Е. Охлопкованы, Т.К. Протодьяконовын, Д.Г. Слепцовын ахтыбат буолоухонн сатаммат.

Үзэлзэбите устайтарг ыараандаа, мулчургэнээх да, кэрэ да кэмнэр буолуталаа быттара. Итилэргэ барытыгар минигин кытта хомтобун, үерүүбүн тэнгээр үзэлзэбите Хатырык балыынатын кол-лективыгар сиргэ дэри сүгүүрүйн туран бары махталын тиэрдэбин уонна кэлэр өтгүүр өссө да дьон туураг тааарылаахтын, аймыннылаахтын үзлииригтигэр бая-рабын.

К.Г. НОВИКОВА,
члэ ветерана, пенсионерка

Тарифы
телерадиоцентра "НАМ" Намского улуса
на политическую рекламу

| Вид предвыборной агитации | р/вещ. телевидение В прямом эфире | р/вещ. телевидение В записи |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Выступление | 200 | 400 |
| Интервью | 220 | 430 |
| Горячая линия | 225 | 450 |
| Дискуссия, дебаты | 220 | 420 |
| Пресс-конференция | 220 | 420 |
| Круглый стол | 220 | 420 |

Изготовление продукции р/вещ. телевидение

| Видеозаставка | от 320 | от 1400 |
|-----------------|--------|---------|
| Рекламный ролик | 500 | 6250 |

Прокат ролика

| a | b | a | b |
|-----------|-----|-----|-----|
| До 15 сек | 70 | 80 | 100 |
| До 30 сек | 110 | 160 | 170 |
| До 45 сек | 150 | 240 | 240 |
| До 60 сек | 200 | 320 | 320 |

Примечание: "a" - ролики изготовленные в НВК
"b" - ролики изготовленные ТРЦ "Нам" и у других изготовителей

БИЛДЭРИИАД РЕКАЛАМА

Намский филиал национальной страховой компании
«Росгосстрах-Аргыс С (Я)»

В рамках программы «2000 добрых дел» проводится льготное страхование от несчастных случаев на осенне-зимний период с 1 октября по 31 декабря 2000 г.

Заплатив всего 30 рублей, Вы застрахуете себя на 5000. Кроме того, каждый становится участником розыгрыша «Золотой полис», который будет разыграна в 31 декабря.

Летний «Золотой полис» (450 рублей)

получил Намский школьник.

Намский филиал принимает коллективные заявки с вызовом агентов на предприятие.

Подробную информацию Вы можете узнать по тел. 21-5-96.

Наш адрес: с. Нам, Ст. Платонова, 17.

Сиэр, орохтоох систээх, хара сиэллээх туроуору кырыйылаах, кутуруга лэппээнинээх, унаа еттугэр Т бэлилээх атсүтээ.

Кербуттэр Партизанга 25-6-04 телефонуунан маниньяа билдээрэгтигэр көрднөбүт.

Продаются 2 дойные стельные коровы, можно с теленком.

Обращаться Хамагатта Чермошенцевым по тел.

26-9-21.

Управление экономики администрации улуса извещает население и заинтересованных лиц, что 18 октября 2000 года установлены единные цены по Намскому улусу на дрова-шыврок и доставку льда на дом.

Цена за 1 скл. м. куб. дров-шыврка с доставкой на дом - 196 руб. 67 коп.

Цена заготовки льда с доставкой на дом: для автотранспорта:

| |
|-------------------------------------|
| грузоподъемностью 5 тн. - 194 руб., |
| 10 тн. - 326 руб. |

для МТЗ всех модификаций - 154 руб.

С вопросами обращаться по телефону 21-6-56 или в кабинет 212 улусной администрации.

«Якутской» потребобщество инициализации эттэн эт бары көрүнүн тутар. Ахсаана хаачхатаммат. Төлөбүрэ уу харчынан.

| | | |
|-----------------|-------|-------|
| Сыната:ынах этэ | 1 кг. | 50-00 |
| сибииний этэ | 1 кг. | 55-00 |
| убана этэ | 1 кг. | 50-00 |
| сылты этэ | 1 кг. | 40-00 |

Бары ыйытыларытын манын телефонуунан билсэргити-эр көрднөбүт: 40-43-04, 40-42-57.

Аадырыслыт: Якутской куорат, Улахан Марха, Якутской потребобщество бырабылманыната

| | |
|---|---|
| Талтыр кэргэним, абылайт СОСИН Сергей Анатольевич | Кэргэним, абылайт ШЕСТАКОВ Василий Афанасьевич |
| адар сааыгар хомолгоохтуу суюх буолбу- тун бардымтуугар, чугас аймахтарыбыттар диринник курутайлан турган ичинтэнэрэйт. | б.д. алтынны 21 күнүгэр соңумардык блутунан аймахтарыгар, билэр дотторугар диринник курутайлан турган ичинтэнэрэйт. |

Кыргыттара, кэргэнэ

Кунду браатым, убайыт, абылайт, тай-
ым

| |
|--|
| ШЕСТАКОВ Василий Афанасьевич |
| алтынны 21 күнүгэр соңумардык блутунан кыргыттарыгар, күгүттээрэйт, сизнээр, аймахтарыгар, билэр донноругар дирин күтүрбаммыт тиэрэйт. |

Эдийний, бырваттара, балтылара

Улуус ветеранын сибээтынтын, ул ветерана сарии огдообото, I группалаа инба-
лийт

| |
|--|
| МАКСИМОВА Антонина Биковлевна |
| влутунан кынгаарын Викторовна А.А., сизнээр, аймахтарыгар дирин күтүрбаммыт тиэрэйт. |

Мальцевтар

Таллан Бурз аятынан Бетүк орто оскуолатын колективиаа өр сылларга завуунан, учучууланын улзэбите педагогический ул, тыыл ветерана

| |
|--|
| КОНСТАНИНОВ Василий Семенович |
| влутунан кынгаарын Викторовна А.А., сизнээр, аймахтарыгар дирин күтүрбаммыт тиэрэйт. |

Итун ыаракан ыарыыттан 84 саынгар влутунан кыргызэр, оболоругар, сизнээр, хос си-
зинээр, аймахтарыгар дирин күтүрбаммыт тиэрэйт.